

**SUD BOSNE I HERCEGOVINE
СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Predmet broj: S1 2 K 024637 17 K**Datum: objavljivanja 13. marta 2017 godine**
pismenog otpravka 17. marta 2017 godine

Pred pretresnim vijećem u sastavu:**sudija Goran Radević, predsjednik vijeća**
sutkinja Jasmina Ćosić Dedović
sudija Nenad Šeleda**u predmetu****TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE**
protiv
optužene M.A.

PRESUDA

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine:**Kasim Halilčević****Izabrani branilac:****N.D., advokatica iz M.****Zapisničar:****M.Č., pravni savjetnik – asistent****Broj: S1 2 K 024637 17 K****Sarajevo, 13. marta 2017. godine****U IME BOSNE I HERCEGOVINE!**

Sud Bosne i Hercegovine, Odjel II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, u pretresnom vijeću (vijeće) sastavljenom od sudije Gorana Radevića kao predsjednika vijeća, te sutkinje Jasmine Ćosić Dedović i sudije Nenada Šeleda kao članova vijeća, uz sudjelovanje pravnog savjetnika – asistenta Muhameda Čučka u svojstvu zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optužene M.A. iz M., zbog krivičnog djela Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH i krivičnog djela Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj T20 0 KTO 0007967 14 od 11. jula 2016. godine, potvrđenoj 29. jula 2016. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, održanih u prisustvu tužioca Tužilaštva BiH Kasima Halilčevića,

P R E S U D U

Optužena:

M.A., rođene P., kći M. i B. rođene M., rođena ...godine u M., JMBG ..., nastanjena na adresi ..., Č., državljanica B.H. i R.H., Hrvatica, po zanimanju turistički tehničar sa završenom srednjom stručnom spremom, student, udata, majka jednog malodobnog djeteta, lošeg imovnog stanja, neosuđivana, ne vodi se drugi krivični postupak,

K R I V A J E

ŠTO JE:

U periodu od oktobra 2012. godine do marta 2014. godine, osoba B.K., kao šef Terenskog centra M.-Službe za poslove sa strancima, organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal, kojoj su kao pripadnici pristupili osoba J.K., inspektor u Terenskom centru M.-Službe za poslove sa strancima, osoba C.L., direktor hotela S. M. i odgovorno lice u pravnom licu G.&C. d.o.o. Č., osoba V.P., direktor u pravnom licu V. d.o.o. Č., i optužena A.M., a koja grupa je djelovala na način što su B.K. i J.K. iskoristili i prekoračili granice svojih službenih ovlaštenja, te što nisu izvršili svoje službene dužnosti, postupajući suprotno odredbama člana 21.stav 2., 52., 53., 60., 62., 87., 88. i 89. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl. gl.BiH br .36/08 i 87/12) i člana 16. Zakona o službi za poslove sa strancima (Sl. gl. BiH br.54/05 i 36/08), uz pomoć L.C., V.P., A.M. i pravnog lica V. d.o.o. Č., te na način što su svi članovi grupe uputili ozbiljne prijetnje stranim državljanima koji borave na području Bosne i Hercegovine da će B.K. i J.K. iskoristiti svoja ovlaštenja u Službi za poslove sa strancima da istima onemoguće sticanje i produženje dozvola za boravak i da protiv istih donesu rješenja o protjerivanju iz Bosne i Hercegovine, te uputili ozbiljne prijetnje da će B.K. i J.K. iskoristiti svoja ovlaštenja, uticaj i poznanstva sa drugim uticajnim službenim osobama u državnim, federalnim i kantonalnim institucijama, kako bi se protiv stranih državljana, predstavništva stranih nevladinih organizacija registrovanih na području Bosne i Hercegovine i pravnih lica kojim upravljaju strani državljani pokrenuli krivični i prekršajni postupci i donijela rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, a koje radnje su pripadnici grupe poduzimali u skladu sa međusobnim dogovorom i u skladu sa uputama i naredbama B.K., sve sa ciljem kako bi prisilili strane državljanke koji borave na području Bosne i Hercegovine, predstavništva stranih nevladinih organizacija registrovanih na području Bosne i Hercegovine i druga pravna lica kojima upravljaju strani državljani na području Bosne i Hercegovine da poduzmu radnje na štetu svoje i tuđe imovine, te da na taj način pripadnici grupe pribave sebi imovinsku korist, na način što su B.K., J.K., V.P. i A.M. – zajedno:

U periodu od polovine mjeseca oktobra 2013. godine do kraja 2013. godine, na području M. i M., B.K., kao šef Terenskog centra Mostar-Službe za poslove sa strancima, i J.K., kao inspektor Terenskog centra Mostar-Službe za poslove sa strancima, zloupotrijebili granice svojih službenih ovlaštenja, u skladu sa prethodnim međusobnim dogovorom sa V.P. i A.M., na način što su, V. i A.M. postupajući po uputama i naredbama B.K. i J.K., a J.K. postupajući po nalogima B.K., zajedničkim djelovanjem uputili ozbiljne prijetnje kako bi prisilili strane državljanke da poduzmu radnje na štetu svoje imovine, sve ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, i to tako što su dana 18.10.2013. godine B.K. i J.K., postupajući suprotno odredbama člana 87., 88. i 21. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl. gl.BiH br .36/08 i 87/12), italijanskom državljaninu L.D.L., vlasniku pravnog lica S.A. d.o.o. M. izdali potvrdu o prijavi boravka broj:... Službe za poslove sa strancima, iako su znali da isti ne ispunjava uslove za izdavanje potvrde, obzirom da je privremeno boravio na teritoriji Bosne i Hercegovine. duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci, a zatim V.P. i A.M. u više navrata uputile ozbiljne prijetnje L.D.L. i B.B., direktoru pravnog lica S.A. d.o.o. M., koje prijetnje su se ogledale u tome da će B.K. i J.K. donijeti rješenje o protjerivanju L.D.L. sa teritorija Bosne i Hercegovine, iz razloga jer je isti boravio na teritoriji BiH nakon proteka prava na bezvizni boravak, iako su B. i J. istom prethodno izdali potvrdu o prijavi boravka broj:... kojom su potvrdili da L.D.L. ispunjava uslove za privremeni bezvizni boravak u BiH, nakon čega je J.K. dana 24.10.2013.godine izvršio inspekcijski nadzor u poslovnim prostorijama pravnog lica S.A. d.o.o. M. gdje je utvrdio da je period bezviznog prava na boravak L.D.L. na teritoriji Bosne i Hercegovine istekao, i da isti boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine suprotno odredbi člana 21. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl. gl.BiH br .36/08 i 87/12), iako su ove činjenice od ranije bila poznate B. i J., kojom prilikom je oduzeo putnu ispravu, a da istom nije uručio potvrdu o privremenom

oduzimanju stvari, čime je postupio suprotno odredbama člana 16. Zakona o službi za poslove sa strancima (Sl.Gl.BiH br.54/05, 36/08), i istovremeno mu naložio da se narednog dana, odnosno 25.10.2013.godine, javi u prostorije Terenskog centra Mostar, te su dana 25.10.2013.godine u jutarnjim satima, prije nego što se L.D.L. javio u prostorije Terenskog centra M. shodno uputama J.K., V.P. i A.M. saopštile L.D.L. da one imaju prijatelje koji će mu pomoći da izbjegne posljedice nezakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, nakon čega su se istog dana L.D.L. i B.B., u skladu sa prethodnim uputama J.K., javili u službene prostorije Terenskog centra M., gdje su sreli V.P. na izlazu iz kancelarije koju koristi J.K., gdje je J. potom obavio razgovor sa L.D.L. u kojem mu je saopštio da postoje saznanja da se isti bavi nedozvoljenim prometom oružja i zlata, a koje inkriminacije, u cilju da zastraši L.D.L., J. nije unio u Zapisnik o usmenoj izjavi stranke broj:18.10-07.8-12-1-811/13 od 25.10.2013.godine, te L.D.L. potom saopštio da je protekao rok u kojem je dozvoljen bezvizni boravak i da će Služba za poslove sa strancima istom izreći mjeru progona sa teritorije Bosne i Hercegovine na period od 5 godina, dok je V.P. u međuvremenu van prostorija Službe sa strancima B.B. saopštila da joj je J.K. rekao da će L.D.L. dobiti izgon iz Bosne i Hercegovine na period od 5 godina jer se sumnjiči da je počinio krivično djelo nedozvoljeni promet oružja, zlata i srebra i da njoj poznata lica mogu „srediti“ da L.D.L. ne bude protjeran i da dobije dozvolu boravka u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da L.D.L. plati iznos od 30.000,00 Eura, nakon čega je V. obavjestila B. da će J.K. napraviti pauzu u razgovoru sa L.D.L., te dala uputu B.B. da L.D.L. za vrijeme pauze saopšti da može dobiti dozvolu boravka ukoliko plati iznos od 30.000,00 eura, a J.K. istovremeno saopštio L.D.L. da će napraviti pauzu iz razloga jer B.B. treba nešto sopštiti L.D.L., da bi potom ispred službenih prostorija Terenskog centra M. J.K. nasamo obavio razgovor sa V.P., a B.B. saopštio L.D.L. sadržaj razgovora sa V.P. i njen zahtjev za isplatu novca kako L.D.L. ne bi bio protjeran, da bi nakon pauze J.K. u službenim prostorijama L.D.L. i B.B. iznio prijetnju da bi on mogao istog dana donijeti rješenje o izgonu L.D.L. iz BiH i smjestiti ga u Imigracioni centar, ali da to neće učiniti, te saopštio L.D.L. da je potrebno da pristupi u službene prostorije Terenskog centra M. 28.10.2013.godine kako bi istom uručio rješenje o protjerivanju, te mu izdao potvrdu o privremenom oduzimanju isprava broj:... od 25.10.2013.godine za putnu ispravu koju je oduzeo dan ranije, da bi istog dana u večernjim satima V.P. i A.M., obavijestile B.B. i L.D.L. da rješenje o protjerivanju neće biti doneseno ukoliko L.D.L. plati traženi iznos, kojom prilikom su B.B. i L.D.L. naveli da mogu platiti najviše 10.000,00 Eura, a na koji iznos V.P. nije pristala, te dana 26.10.2013. godine V.P. saopštila L.D.L. i B.B. da je traženi iznos potkupnine smanjen sa 30.000,00 eura na 20.000,00 eura, na koji iznos je L.D.L. pristao, ujedno navodeći da se novac nalazi u I. i da ga iz tog razloga ne može odmah isplatiti, nakon čega je V. dana 26.10.2013.godine i 27.10.2013.godine u ostvarenim kontaktima sa L.D.L. i B.B. u više navrata insistirala da isti izvrše isplatu novca, da bi dana 28.10.2013.godine, nakon što se L.D.L. ponovo izjasnio da pristaje da isplati traženi novčani iznos, V.P. saopštila L.D.L. i B.B. da je J.K. rekao da L.D.L. ne treba da pristupi u službene prostorije Terenskog centra M. 28.10.2013. godine radi uručenja rješenja o protjerivanju, pa su dana 29.10.2013. godine V.P. i A.M. obavijestile L.D.L. i B.B. da je neophodno da L.D.L. pristupi u Terenski centar M. kako bi mu J. vratio prethodno oduzetu putnu ispravu, nakon čega je J.K. u prostorijama Terenskog centra M. L.D.L., u prisustvu B.B., vratio prethodno oduzetu putnu ispravu, izdao mu potvrdu o vraćanju oduzetih isprava broj: ... od 29.10.2013. godine, te objasnio da je neophodno da L.D.L. u narednom periodu izađe iz Bosne i Hercegovine, kako bi mu na graničnom prelazu stavili pečat, a potom da se odmah vrati u Bosnu i Hercegovinu, čime J. objasnio L.D.L. kako da prikrije da, suprotno odredbama člana 21. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl. gl.BiH br .36/08 i 87/12), boravi u Bosni i Hercegovini duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci, da bi istog dana u večernjim satima V. ponovo zahtjevala od L.D.L. i B.B. da odmah plate dio dogovorene potkupnine, navodeći kao razloga za isplatu činjenicu da je obezbjedila vraćanje pasoša L.D.L., a da preostali dio plate kasnije, kojom prilikom je L.D.L. saopštio V. da čeka da mu novac bude dostavljen iz I., da bi narednog dana 30.10.2013.godine, obzirom da L.D.L.nije platio traženi novčani iznos, V., M.A. i J., zajedno posjetili L.D.L., kojom prilikom je J. po drugi put oduzeo putnu ispravu od L.D.L., kao i potvrdu o vraćanju isprava od 29.10.2013. godine koju mu je izdao dan ranije, a potom narednog dana 31.10.2013. godine J.K., u skladu sa prethodno dobijenim uputama od B.K., tražio L.D.L. na adresi stanovanja i istom u više navrata lupao na vrata, a L.D.L. je uslijed straha odbio da otvori vrata i stupio u kontakt sa advokatom J.B., te su po dolasku advokata J.B., L.D.L., B.B. i advokat J.B. otišli u Terenski centar M., u skladu sa uputama J.K., gdje im je J. saopštio da je L.D.L. boravio na teritoriji Bosne i Hercegovine duže od 90 dana u 6 mjeseci, te da ne posjeduje radnu dozvolu, a koje činjenice su i ranije bile poznate J., nakon čega su B. i J. na licu mjesta uručili L.D.L. Rješenje o protjerivanju sa teritorije Bosne i Hercegovine na period od 5 godina broj: ... od 29.10.2013. godine kojim se nalaže istom da napusti teritorij Bosne i Hercegovine u roku od 3 dana, kao i Rješenje kojim se L.D.L. stavlja pod nadzor broj: ... od 31.10.2013. godine, a u kojem rješenju je navedeno da se L.D.L. nije odazvao pozivu za uručenje rješenja o protjerivanju dana 31.10.2013.godine, iako mu pomenuti poziv nikada nije uručen, te iako je L.D.L. rekao da nije dužan da pristupi u službene prostorije dana 31.10.2013.g., da bi potom B. i J., u cilju kako bi opravdali donošenje navedenog rješenja o stavljanju pod nadzor, naknadno sačinili Poziv za L.D.L. od 29.10.2013.godine kojim se isti poziva da dana 31.10.2013. godine pristupi u Terenski centar M. radi uručenja rješenja, te na pozadini navedenog poziva napisali- *Nije htio preuzeti 29.10.2013.*, da bi dana 10.11.2013.godine u restoranu E.K. u M., V. i M.A. održale sastanak sa B.B. i prikrivenim istražiteljm Državne agencije za istrage i zaštitu kodnog imena S., kojom prilikom su V. i M.A., postupajući shodno međusobnom

dogovoru i naredbama B. i J., zahtijevale isplatu iznosa od 20.000,00 eura, i to na način da L.D.L. odmah isplati prvi dio avansa u iznosu od 2.500,00 KM, a da se drugi dio avansa u iznosu od 2.500,00 KM isplati sljedećeg dana, nakon što B. i J. donesu novo rješenje kojim se izrečena mjera protjerivanja od 5 godina smanji na 1 godinu i nakon što vrate putnu ispravu L.D.L., uz obećanje da će L.D.L. uskoro ponovno biti odobren boravak u Bosni i Hercegovini, nakon čega je istog dana prikriveni istražitelj S., postupajući u skladu sa naredbom Suda Bosne i Hercegovine o primjeni posebne istražne radnje iz člana 116. stav 2. tačka e) i f) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (korištenje prikrivenog istražitelja i simulirano davanje potkupnine), isplatila V. i M.A. dio traženog iznosa od 2.500,00 KM, a istog dana prije ponoći V., u skladu sa uputama J., kontaktirala prikrivenog istražitelja S. sa zahtjevom za hitan sastanak, a potom S., koja se nalazila u društvu B.B., u prostorijama benzinske pumpe G. u M., vratila prethodno primljeni dio novca isplaćen na ime potkupnine, uz obrazloženje da isplaćeni iznos nije dovoljan, te da se S. javi kada bude spremna platiti ukupnu traženu potkupninu u iznosu od 20.000,00 eura, nakon čega je narednih dana prikriveni istražitelj kodnog imena S. održavala telefonske kontakte sa V., a V. održavala kontakte sa B., J. i M.A. povodom međusobnog dogovaranja o daljem postupanju u vezi sa isplatom potkupnine, pa je V., shodno međusobnom dogovoru i naredbama B. i J., dogovorila susret sa S. za dan 14.11.2013.godine oko 20.30 časova u hotelu E. u M., kojem sastanku su V.P. i M.A. pristupile na dogovoreno mjesto oko 19,45 časova, ali je J.K. uočio veliki broj policijskih auta u M., te putem telefona pozvao V. i naredio joj da odmah napusti hotel E. i da prekine svaku dalju komunikaciju sa S., B.B. i L.D.L., te su se nakon navedenog telefonskog razgovora V., M.A. i J. sastali na parking u blizini hotela B. u M., kojom prilikom je J. putem telefona pozvao B.K. i saopštio mu da odustaju od daljih radnji vezanih za isplatu dijela potkupnine, nakon čega je B. pitao „Jel ispaljot“, a J. potvrdio, a u isto vrijeme prikriveni istražitelj S. je pristupila u hotel E., koji su prethodno napustile V. i M.A., te su se potom oko 20,45 časova ispred stambene zgrade u kojoj živi B.K., u ul. ... M., u cilju daljeg dogovaranja sastali B., J., V. i ANA, da bi dana 27.11.2013. godine Sektor za imigraciju- Ministarstva sigurnosti ..., kao drugostepeni organ, donio rješenje kojim se prvostepeno rješenje broj: ... od 29.10.2013. godine poništava i predmet vraća na ponovni postupak iz razloga jer je Terenski centar M.- Službe za poslove sa strancima propustio da obrazloži razloge za izricanje maksimalnog perioda zabrane ulaska od 5 godina u BiH L.D.L., nakon čega je B.K., u dogovoru sa J.K., u ponovljenom postupku dana 13.12.2013.godine donio rješenje broj: ... Terenskog centra M. kojim je mjeru zabrane ulaska protiv L.D.L. skratio sa 5 godina na 3 godine i kojim je istom ostavio rok od 7 dana za dobrovoljno napuštanje BiH, kao i rješenje broj: ... od 13.12.2013. godine kojim se L.D.L. stavlja pod nadzor u Imigracijski centar radi osiguranja rješenja o protjerivanju sa teritorije BiH, koje je doneseno s ciljem daljeg zastrašivanja L.D.L. i koje je bilo u suprotnosti sa rješenjem broj: ... kojim je data mogućnost L.D.L. da dobrovoljno napusti BiH u roku od 7 dana, nakon čega su istog dana, odnosno 13.12.2013. godine, službenici Terenskog centra M. postupajući po rješenju kojim se L.D.L. stavlja pod nadzor predali istog službenicima Imigracionog centra, a B.K. informisao direktora Službe za poslove sa strancima M.D. da je donio rješenje o protjerivanju protiv L.D.L., ali u razgovoru sa istim prečutao da je donio i rješenje o stavljanu pod nadzor L.D.L. u Imigracioni centar, nakon čega je M.D., nakon saznanja da je L.D.L. odvezen u Imigracioni centar, donio rješenje kojim se poništava rješenje Terenskog centra M. broj: ... o stavljanju L.D.L. pod nadzor u Imigracioni centar, a potom je dana 14.12.2013.godine L.D.L. dobrovoljno napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon čega je B.K. dana 30.12.2013.godine, u namjeri da opravda donošenje rješenja od 29.10.2013.godine kojim je izrečena najstrožija mjera zabrane ulaska u BiH u trajanju od 5 godina, u CIDA bazu podataka Službe za poslove sa strancima svjesno unio netačne informacije o umješanosti L.D.L. u nedozvoljnu trgovinu zlatom i drugim plemenitim metalima,

ČIME JE

Optužena **M.A.** počinila krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. pomenutog zakona i krivično djelo Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH,

Pa joj Sud na osnovu članova 48., 53., 58. i 59. KZ BiH **izriče:**

U V J E T N U O S U D U

Optuženoj **M.A.**

- za krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo,

- dok se za krivično djelo Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, pa se

Optuženoj **M.A.**

**UTVRĐUJE JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA
U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE I 10 (DESET) MJESECI**

**TE ISTOVREMENO ODREĐUJE DA SE OVA KAZNA NEĆE IZVRŠITI AKO OPTUŽENA U VREMENU
PROVJERE OD 3 (TRI) GODINE I 6 (ŠEST) MJESECI, OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE NE
POČINI NOVO KRIVIČNO DJELO.**

Na osnovu člana 69. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 74. istog zakona, optuženoj se **izriče:**

MJERA ODUZIMANJA PREDMETA

Od optužene **M.A.** se trajno oduzimaju predmeti upotrijebljeni pilikom izvršenja ovih krivičnih djela i to: mobilni telefon marke „Nokia“ 3110c sa SIM karticom „Eronet“ SN broj: ..., mobilni telefon marke „Samsung“ GT-15500 i mobilni telefon marke „Huawei“ G5520 sa SIM karticom „Hej“ SN broj: ..., a koji predmeti su oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj ... od 26. februara 2014. godine.

Na osnovu člana 198. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH Sud oštećene upućuje da eventualne imovinskopravne zahtjeve ostvaruju u parničnom postupku.

Na osnovu člana 188. stav 4. u vezi sa članom 185. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH optužena se oslobađa od obaveze nadoknade troškova krivičnog postupka.

O b r a z l o ž e n j e

I. optužba

1. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (Tužilaštvo BiH, Tužilaštvo) je optužnicom, broj T20 0 KTO 0007967 14 od 11. jula 2016. godine, optužilo je kod Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH, Sud) fizička lica K.B, K.J., P.V., C.L., M.A. te pravno lice V. d.o.o. Č., zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. istog zakona i krivičnim djelom Iznuda iz člana 295. KZ Federacija BiH, kao i druga krivična djela po navedenoj optužnici Tužilaštva, i to optuženu M.A. da je počinila krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. pomenutog zakona i krivično djelo Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, koja optužnica je potvrđena od strane ovog suda dana 29. jula 2016. godine.
2. Na ročištu održanom dana 8. novembra 2016. godine, optužena M.A. (optužena) se izjasnila da nije kriva za krivično djelo koje joj se stavlja na teret, nakon čega je predmet upućen prethodnom pretresnom vijeću radi održavanja glavnog pretresa.

II. sporazum o priznanju krivnje

3. Dana 20. decembra 2016. godine Sud BiH je zaprimio Sporazum o priznanju krivnje, zaključen između Tužilaštva BiH i optužene M.A., broj T20 0 KTO 0007967 14 od 15. decembra 2016. godine, kojim je optužena M.A. priznala krivicu za krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom

31. pomenutog zakona i krivično djelo Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, na način kako je to opisano u optužnici Tužilaštva (Sporazum).

4. Zaključenim Sporazumom optužena M.A. je prihvatila da joj se za krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH, utvrdi kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, a za krivično djelo Iznuda iz člana 295. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrdi kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te da joj se za navedena krivična djela izrekne uslovna osuda kojom će se utvrditi jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 10 (deset) mjeseci, te istovremeno odrediti da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Optužena je također saglasna da joj se oduzmu privremeno oduzeti predmeti, odnosno mobilni telefon marke „Nokia“ 3110c sa SIM karticom „Eronet“ SN broj: ..., mobilni telefon marke „Samsung“ GT-15500 i mobilni telefon marke „Huawei“ G5520 sa SIM karticom „Hej“ SN broj: ..., upotrijebljeni prilikom počinjenja predmetnih krivičnih djela, a koji su oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj ... od 26. februara 2014. godine.
5. Nakon što je krivični predmet presigniran sa prethodnog postupajućeg vijeća krajem mjeseca februaru 2017. godine, ovo postupajuće pretresno vijeće je zakazalo početak suđenja za dan 10.03.2017. godine, kada je pretresno vijeće na glavnom pretresu, nakon saslušanja stranaka i branitelja donijelo, na osnovu člana 26. ZKP BiH rješenje da se razdvoji krivični postupak protiv u odnosu na optuženu M.A. protiv koje će se postupak voditi i dovršiti pred ovim Sudom pod drugim sudskim brojem predmeta, i to nastaviti pred ovim Vijećem na ročištu za razmatranje Sporazuma koje je određeno za dan 13.03.2017. godine.
6. Dana 13. marta 2017 godine pred ovim pretresnim vijećem održano je ročište za razmatranje Sporazuma o priznanju krivnje. Na održanom ročištu za razmatranje Sporazuma o priznanju krivnje, u skladu sa članom 231., stav 6., ZKP BiH Sud je najprije ispitao da li su ispunjeni svi uslovi propisani tačkama a) do e) navedene odredbe zakona, pa je Sud je utvrdio da je optužena M.A. zastupana po branitelju, da je predmetni sporazum sklopila dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, a nakon što je upoznata sa mogućim posljedicama, uključujući i posljedice vezane za moguće imovinskopravne zahtjeve i troškove krivičnog postupka. Sud je također utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivnji optužene za predmetna krivična djela, kao i da je optužena razumjela da se na ovaj način odriče prava na suđenje i da ne može izjaviti žalbu na krivičnopravne sankcije koja će joj biti izrečene (uvjetna osuda i mjera sigurnosti oduzimanja predmeta). Ispitano je i da li je predložena sankcija u skladu sa odredbama stava 3., člana 231., ZKP BiH.

III. provedeni dokazi

7. Na održanom ročištu tužilac je predočio dokaze Tužilaštva BiH (pod oznakama „T“ iz optužnice) koji su prikupljeni u prethodnom postupku u odnosu na krivična djela za koju se optužuje M.A. i to:

- T.1 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn od 08.11.2013.g.
- T.2 Naredba operateru telekomunikacija Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 2 od 08.11.2013.g.
- T.3 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 3 od 13.11.2013.g.
- T.4 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 4 od 20.11.2013.g.
- T.5 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 5 od 20.11.2013.g.
- T.6 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 6 od 05.12.2013.g.
- T.7 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 7 od 12.12.2013.g.
- T.8 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 8 od 18.12.2013.g.
- T.9 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 9 od 31.12.2013.g.

T.10 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 10 od 10.01.2014.g.

T.11 Rješenje kojim se ispravlja Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 10 od 10.01.2014.g., broj: S1 2 K 014225 13 Krn 10 od 14.01.2014.g.

T.12 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 11 od 16.01.2014.g

T.13 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 12 od 31.01.2014.g.

T.14 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 13 od 04.02.2014.g.

T.15 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 14 od 07.02.2014.g.

T.16 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 15 od 12.02.2014.g.

T.17 Naredba za provođenje posebnih istražnih radnji Suda BiH broj:S1 2 K 014225 13 Krn 16 od 17.02.2014.g.

T.18 Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 27.02.2014.g.

T.19 Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 19.03.2014.g.

T.20 Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima Državna agencija za istrage i zaštitu broj:... od 20.05.2014.godine

T.21 Izvještaj o realizaciji posebnih istražnih radnji Državne agencije za istrage i zaštitu broj:...od 24.03.2014.g.

a) SIM kartica korisničkog broja ... koji je koristio prikriveni istražitelj kodnog imena S.

b) SIM kartica korisničkog broja ... koji je koristio prikriveni istražitelj kodnog imena M.

T.22 Zahtjev za analizu informacija Tužilaštva BiH broj:T20 0 KTO 0007967 14 od 04.04.2014.godine

T.23 Zahtjev za analizu informacija Tužilaštva BiH broj:T20 0 KTO 0007967 14 od 22.05.2014.godine

T.24 Izvještaj u vezi izvršenja posebne istražne radnje- Nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, Državne agencije za istrage i zaštitu, Služba za operativnu podršku, Centar za zakonito presretanje komunikacija broj:... od 10.07.2014.g. - Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 11.07.2014.g. sa prilogom 19 x DVD označeni kao POVJERLJIVO, sačinjeni po Naredbama Suda BiH broj: S1 2 K 014225 13 Krn

T.25 Dopis HT Eronet JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar broj:... od 13.11.2013.godine sa 1x CD u prilogu

T.26 Dopis BH Telecom d.d. Sarajevo broj:.... od 12.11.2013.godine sa 1x CD u prilogu

T.27 Analiza zakonito presretnutih telekomunikacija Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 09.06.2014.g.

a) Tabelarni pregled operativno interesantnih komunikacija K.B.,

b) Tabelarni pregled operativno interesantnih komunikacija K.J.,

c) Tabelarni pregled operativno interesantnih komunikacija P.V.,

d) Tabelarni pregled operativno interesantnih komunikacija M.A.,

- e) Tabela pregled operativno interesantnih komunikacija C.L.,
- f) Tabela pregled operativno interesantnih komunikacija P.M.,
- g) Tabela pregled operativno interesantnih komunikacija za lice S.
- h) Listing SMS poruka K.B. za period oktobar-novembar 2013.g. za tel.broj ...,
- i) Pregled listinga odlaznih SMS poruka K.B. za period oktobar-novembar 2013.g. za tel.broj ... prema osumnjičenim K.J., P.V. i C.L.,
- j) Tabela pregled operativno interesantnih komunikacija K.J. koje je ostvario 16.01.2014.godine

T.28 Naredba za pretresanje mobilnih telefona, telefonskih SIM kartica, računara i drugih medija podobnih za pohranu digitalnih podataka, Tužilaštva BiH broj:T20 0 KTO 0007967 14 OD 27.03.2014.g.

T.29 Naredba za pretresanje medija podobnih za pohranu digitalnih podataka, Tužilaštva BiH broj:T20 0 KTO 0007967 14 od 16.05.2014.g.

T.30 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 08.09.2014.g., sa prilogom Izvještaj o vještačenju dokaznog materijala isti broj i datum i DVD/CD x2

T.31 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 10.12.2014.g., sa prilogom: a) Dokaz D Relevantni dokumenti pronađeni na gore navedenom Laptopu marke Toshiba (navedenom pod tačkom c), i to:

1. Dokaz D-7 Krim obavještajni izvještaj koji se odnosi na L.D.L.;
2. Dokaz D-10 Bookmarks zabilješke o naprijed navedenim dokumentima u kojima je naveden datum kreiranja dokumenta, datum modificiranja dokumenta i datum kada je posljednji put pristupano dokumentu b) Dokaz E 1i2 Centralna jedinica (kućište) računara, marke IBM Lenovo, inventurnog broja ... Ministarstva sigurnosti, Službe za poslove sa strancima, trag broj 3, (oduzeto od K.J. po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta broj:... od 26.02.2014.g.)
 - 1). Relevantni dokument pronađen na gore navedenoj Centralnoj jedinici (kućište) računara marke IBM Lenovo (navedenoj pod tačkom e), i to: 1). Potvrda o vraćanju privremeno oduzetih isprava i stvari Službe za poslove sa strancima broj:1...od 29.10.2013.g. 2)Službena zabilješka Službe za poslove sa strancima broj:1....od 04.11.2013.g.

T.32 Naredba za vještačenje računara

kaznog materijala Državne agencije za istrage i zaštitu, Sektor za operativnu podršku, Odsjek za operativno tehnički nadzor i informatičku podršku broj:... od 10.06.2016.godine.

T.34 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 17.02.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.35 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 26.02.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.36 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 03.03.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.37 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:.... od 25.03.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.38 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 02.04.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.39 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:...od 10.04.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.40 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:... od 22.04.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka

T.41 Akt Državne agencije za istrage i zaštitu broj:.... od 07.05.2014.g. i transkripti relevantnih razgovora i SMS poruka - Prevodi razgovora na engleskom i italijanskom jeziku ovjereni od sudskih tumača

T.42 Izvještaj o postupanju i Zahtjev za izdavanje naredbe Suda BiH za pretres stana, drugih prostorija i pokretnih stvari i za privremeno oduzimanje predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 19.02.2014.g.

T.43 Naredba za pretresanje lica, stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 17 od 21.02.2014.g. koja se odnosi na K.B. uz:

- a) Dokaz 44-b Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g. koje koristi K.B.
- b) Dokaz 44-c Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g. koje koristi K.B.
- c) Dokaz 44-e Službeni izvještaj o realizaciji Naredbe Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 17, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:....od 27.02.2014.g., sačinjen povodom pretresa službenih prostorija i pmv koje koristi K.B.
- d) Dokaz 44-f Službeni izvještaj o realizaciji Naredbe Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 17, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g., sačinjen povodom kuće i pmv koje koristi K.B.
- e) Dokaz 44-h Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od K.B., Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g., kao i predmeti:
 1. Mobilni tel. marke Nokia 6303C IMEI ...
 2. Mobilni tel. marke Motorola V3 IMEI ..., sa SIM karticom FrenD SN:....
 - 3.Certifikat Hej tel broj:....sa sim karticom, SN:....
 - 4.Certifikat Hej tel broj:.... sa sim karticom, SN:....
- f) Dokaz 44-j Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od K.B., Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g. , kao i predmeti:
 1. SIM kartica sa oznakom HEJ GSM br....
 2. SIM kartica sa oznakom HEJ broj:....
 - 3.Mobitel Sony Ericsson W100i bez baterije sa SIM karticom Eronet SN:....
 - 4.Mobitel Dogee sa SIM karticom Eronet, SN:...., broj:....
 - 5.SIM kartica T-mobile SN:...., sa Hej start paketom SN:....,
 - 6.SIM kartica Mt-s SN ...
 - 7.SIM kartica mini Hej SN:....
- g) Dokaz 44-k Fotodokumentacija- Pretres stana K.B., MUP HNŽ, PU M. broj:.... od 26.02.2014.g.
- h) Dokaz 44-m Fotodokumentacija- Pretres kancelarije K.B., Državna agencija za istrage i zaštitu broj:....od 26.02.2014.g.

T.44 Naredba za pretresanje lica, stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 18 od 21.02.2014.g. koja se odnosi na K.J. uz:

- a) Dokaz 45-a Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:....od 26.02.2014.g. koje koristi K.J.
- b) Dokaz 45-c Službeni izvještaj o realizaciji Naredbe Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 18, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g., sačinjen povodom pretresa službenih prostorija i pmv koje koristi K.J.
- c) Dokaz 45-f Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od K.J., Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g.
- d) Dokaz 45- h Fotodokumentacija- Pretres kancelarije koju koristi K.J., Državne agencije za istrage i zaštitu broj:....od 26.02.2014.g.

T.45 Naredba za pretresanje lica, stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 21 od 21.02.2014.g. koja se odnosi na M.A.uz:

- a) Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:.... od 26.02.2014.g. koje koristi M.A.
- b) Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:....od 26.02.2014.g. koje koristi M.A.

- c) Izvještaj o pretresanju Tima 5 i o postupanju po Naredbi Suda BiH broj:S1 2 K 014225 14 Krn 21, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:... od 27.02.2014.g., sačinjen povodom pretresa prostorija i pmv koje koristi M.A.
- d) Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od M.A., Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:... od 26.02.2014.g.
 - 1. Mobilni tel. marke Nokia 3110c SIM karticom Eronet SN:...
 - 2. Mobilni tel. marke Samsung GT-15500
 - 3. Mobilni tel. marke Huawei G5520 sa SIM karticom Hej SN:...
- e) Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od M.A., Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj:... od 26.02.2014.g.
- f) Fotodokumentacija- Pretres kuće, vozila i pomoćnih objekata koje koristi M.A., MUP HNŽ, Uprava policije Mostar, Sektor krim.policije, Centar za krim.tehnička vještačenja broj:...od 28.02.2014.g.

T.46 Zapisnik o otvaranju i pregledu predmeta i dokumentacije privremeno oduzetih od P.V., P.M., M.Z. i M.A., Tužilaštva BiH broj:T20 0 KTO 0007967 14 od 14.03.014.g.

T.47 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 17.01.2013.g.

T.48 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 16.12.2013.g.

T.49 ovjerena fco. Žalbe/prigovora K.B. izjavljenog na rješenje Službe za poslove sa strancima broj:... od 16.12.2013.g.

T.50 ovjereni fco. Akta Odbora državne službe za žalbe broj:... od 08.01.2014.g., sa prilogom ovjerena fco.žalbe/prigovora K.B. protiv rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 16.12.2013.g.

T.51 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 24.12.2013.g.

T.52 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:...od 31.12.2013.g.

T.53 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 21.01.2013.g.

T.54 ovjerena fco. Presude Suda BiH broj:S1 3 U 015505 14 U od 09.10.2014.g.

T.55 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 28.02.2014.g. o suspenziji K.B. do okončanja krivičnog postupka

T.56 ovjerena fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:...od 28.02.2014.g. o suspenziji K.J. do okončanja krivičnog postupka

T.57 Informacija o postupanju državnih službenika TC Mostar u predmetu L.D.L. Službe za poslove sa strancima broj:... od 31.01.2014.godine

T.58 ovjerena fco. potvrde o prijavi boravka za L.D.L. broj:...

T.59 Anonimna prijava Službi za poslove sa strancima od 21.10.2013.godine protiv K.B. i K.J.

T.60 Dopis advokata J.B. upućen Službi za poslove sa Strancima na okolnosti postupanja K.B. i K.J.

T.61 ovjerena fco. Zapisnika o inspekcijском pregledu Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:...od 24.10.2013.godine

T.62 Potvrda o privremenom oduzimanju isprava i stvari Službe za poslove sa strancima broj:... od 25.10.2013.godine

T.63 Zapisnik o usmenoj izjavi stranke Službe za poslove sa strancima Terenski centar broj:...od 25.10.2013.godine

T.64 Zapisnik o usmenoj izjavi stranke Službe za poslove sa strancima broj:... od 30.10.2013.godine

T.65 Zapisnik o usmenoj izjavi stranke Službe za poslove sa strancima broj:... od 30.10.2013.godine

- T.66 Rješenje Službe za poslove sa strancima broj:... od 29.10.2013.godine, sa dostavnicom Službe za poslove sa strancima TC Mostar
- T.67 ovjereni fco. Rješenja Službe za poslove sa strancima broj:... od 31.10.2013.godine, sa dostavnicom Službe za poslove sa strancima TC Mostar
- T.68 dokaz br. 181 Evidencija Službe za poslove sa strancima o izrečenim mjerama protjerivanja za 2013.godine
- T.69 Izvod iz evidencije Informacionog sistema Službe za poslove sa strancima u odnosu na lice E.S. kojem je izrečena mjera protjerivanja na 5 godina
- T.70 Izvodi iz baze podatak Službe za poslove sa strancima za lice L.D.L.: izvod iz ISM2 sistem o migracijama, izvod iz Interpol evidencije, izvod iz Informacionog sitema Službe za poslove sa strancima
- T.71 Službena zabilješka Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:... od 04.11.2013.godine
- T.72 . L.D.L., izjavljena po braniocu J.B. od 07.11.2013.godine izjavljena na rješenje Službe za poslove sa strancima broj: broj:... od 29.10.2013.godine
- T.73 Zaključak Službe za poslove sa strancima broj:... od 08.11.2013.godine
- T.74 Rješenje Ministarstva sigurnosti broj:...od 27.11.2013.godine, sa prilogom akta Ministarstva sigurnosti broj:... od 27.11.2013.godine, akt Službe za poslove sa strancima broj:... od 10.12.2013.godine, dostavnica TC Mostar vezano dostavu rješenje broj:...od 27.11.2013.godine
- T.75 Zapisnik o usmenoj izjavi stranke Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:... od 13.12.2013.godine
- T.76 Rješenje Službe za poslove sa strancima broj:... od 13.12..2013.godine, sa prilogom ovjerene fco. dostavnice TC Mostar vezano za dostavu rješenja broj:... od 13.12.2013.godine
- T.77 Rješenje Službe za poslove sa strancima broj:...od 13.12.2013.godine, sa prilogom ovjerene fco. dostavnice TC Mostar vezano za dostavu rješenja broj:...od 13.12.2013.godine
- T.78 Dopis Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:... od 13.12.2013.godine
- T.79 Izvješće o predaji osobe Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:...od 13.12.2013.godine
- T.80 Rješenje Službe za poslove sa strancima broj:... od 13.12.2013.godine
- T.81 Izvod iz Informacionog sistema o migracijama stranaca Službe za poslove sa strancima
- T.82 Zapisnik o obavljenom vanrednom inspekcijskom pregledu TC Mostar Službe za poslove sa strancima Ured za unutrašnju kontrolu broj:... od 16.12.2013.godine
- T.83 Krim obavještajni izvještaj iz CIDA baze podataka Službe za poslove sa strancima broj:... od 30.12.2013.godine
- T.84 Rješenje Službe za poslove sa strancima broj:... od 10.03.2014.godine
- T.85 Potvrda o vraćanju privremeno oduzetih isprava i stvari Službe za poslove sa strancima broj:...od 29.10.2013.godine (pronađena u kompjuteru IBM Lenovo oduzetom od K.J. po potvrdi ..., navedena uz dokaz Tužilaštva br.31E)
- T.86. Poziv za stranku Službe za poslove sa strancima TC Mostar broj:... od 29.10.2013.godine (oduzeto od K.B. po potvrdi broj:... od 26.02.2014.g. iz predmeta L.D.L.)
- T.87. Krim obavještajni izvještaj od 30.12.2013.godine, sačinjen 30.12.2013.godine, (pronađen u kompjuteru Toshiba 500 oduzetom od K.B. po potvrdi ..., navedena uz dokaz Tužilaštva br.31C)
- T.88 Transkript audio snimka Državne agencije za istrage i zaštitu, Službe za operativnu podršku broj:... od 26.11.2013.godine – odnosi se na sastanak i l simulirano davanje potkupnine u E.K. u M., od 10.11.2013.godine

T.89 Transkript audio snimka Državne agencije za istrage i zaštitu, Službe za operativnu podršku broj: ... od 26.11.2013.godine – odnosi se na vraćanje novca koji je prethodno predat simuliranim davanjem potkupnine u prostorijama benzinske pumpe G. u Mostaru dana 11.11.2013.godine a) DVD sa audio i video snimcima (odnosi se na transkripte ...)

T.90 Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu Odsjek za operativni i tehnički nadzor Tim za operativni nadzor broj: ... od 12.11.2013.godine – odnosi se na I simulirano davanje potkupnine u M. u objektu E.K. i vraćanje novca koji je predat simuliranim davanjem potkupnine u M. u prostorijama benzinske pumpe G. dana 10/11.11.2013.godine a) DVDsa video zapisom od 10/11.11.2013.godine;

T.91 Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu Odsjek za operativni i tehnički nadzor Tim za operativni nadzor broj: ... od 15.11.2013.godine – odnosi se na dogovaranje sastanka u M.u hotelu E. radi II simuliranog davanja potkupnine, sastanak ispred hotela B. i u stambenom bloku u ulici ...od 14.11.2013.godine

T.92 Službeni izvještaj o provođenju mjera i radnji prikrivenog istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu Kriminalističko-istražni odjel broj: ... od 11.11.2013.godine odnosi se na I simulovano davanje potkupnine i vraćanje novca koji je predat simuliranim davanjem potkupnine od 10.11.2013.godine i 11.11.2013.g.

T.93 Službeni izvještaj o provođenju mjera i radnji prikrivenog istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu Kriminalističko-istražni odjel broj: ... od 15.11.2013.godine - odnosi se na dogovaranje II simulovanog davanja potkupnine od 13. i 14.11.2013.godine

T.94 Službena zabilješka Državne agencije za istrage i zaštitu Kriminalističko istražno odjeljenje broj: ... od 08.11.2013.godine (popis novčanica korištenih za I simulirano davanje potkupnine)

T.95 Fotodokumentacija Državne agencije za istrage i zaštitu broj: ... (fotodokumentacija novčanica korištenih za I simulirano davanje potkupnine),

T.96 Službena zabilješka Državne agencije za istrage i zaštitu Kriminalističko istražno odjeljenje broj: ... od 14.11.2013.godine (popis novčanica korištenih za II simulirano davanje potkupnine) ... (fotodokumentacija novčanica namijenjenih za II simulirano davanje potkupnine),

T.98 Izvod iz kaznene evidencije za P.V. i M.A., MUP HNŽ, PU Mostar, broj: ... od 07.11.2014.g.

8. Nakon upoznavanja sa sadržajem prikupljenih dokaza od strane Tužilaštva BiH optužena i njezina braniteljica nisu imali primjedbi na prezentirane dokaze, budući da su uredno i blagovremeno primili sve dokaze na kojima se temelji optužnica, te da su imali priliku izvršiti uvid u navedene dokaze optužbe i upoznati se sa njihovim sadržajem.

IV. Relevantno pravo

KZ BiH

Pomaganje iz člana 31.

(1) Ko drugom s umišljajem pomogne u učinjenju krivičnog djela, kaznit će se kao da ga je sam učinio, a može se i blaže kazniti.

(2) Kao pomaganje u učinjenju krivičnog djela smatra se osobito: davanje savjeta ili uputa kako da se učini krivično djelo, stavljanje na raspolaganje učinitelju sredstava za učinjenje krivičnog djela, uklanjanje prepreka za učinjenje krivičnog djela te unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela, učinitelja, sredstava kojima je krivično djelo učinjeno, tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenih krivičnim djelom.

Organizovani kriminal iz člana 250.

(1) Ko učini krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine kao pripadnik grupe za organizirani kriminal, ako za pojedino krivično djelo nije propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.

(2) Ko kao pripadnik grupe za organizirani kriminal učini krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, ako za pojedino krivično djelo nije propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.

(3) Ko organizira ili bilo kako rukovodi grupom za organizirani kriminal koja zajedničkim djelovanjem učini ili pokuša krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.

(4) Ko postane pripadnik grupe za organizirani kriminal koja zajedničkim djelovanjem učini ili pokuša krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, ako za pojedino krivično djelo nije propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu.

(5) Pripadnik grupe za organizirani kriminal iz stava 1. do 4. ovog člana koji otkrije tu grupu, može se osloboditi od kazne.

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220.

- (1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
- (4) Pribavljena korist bit će oduzeta.

KZ FBiH

Iznuda iz člana 295.

- (1) Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili drugog da što učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.
- (2) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana upotrijebljeno oružje ili opasno oruđe, ili je pribavljena znatna imovinska korist ili je krivično djelo učinjeno u sastavu grupe ljudi ili grupe za organizirani kriminal, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

V. utvrđenje krivice

9. Sud je utvrdio da dokazi provedeni od strane Tužilaštva BiH nisu ničim dovedeni u sumnju, naročito imajući u vidu izjašnjenje optužene M.A. da u potpunosti prihvata iste, te da svi provedeni dokazi potvrđuju priznanje krivnje optužene i činjenične navode optužnice, zbog čega su ocijenjeni kao nesporni i samim tim, nije potrebna njihova dublja analiza niti detaljnije obrazloženje u sudskoj odluci. Dakle, Sud je navedene dokaze ocijenio i prihvatio kao istinite, objektivne i nesporne, na osnovu kojih dokaza je utvrđeno da je optužena opisanim radnjama u optužnici, ostvarila sva bitna obilježja krivičnog djela koje joj se stavljaju na teret, nalazeći da je kritične prilike postupala sa sviješću i voljom da ostvari zabranjene posljedice, počinivši predmetna krivična djela sa direktnim umišljajem, zbog čega je oglašena krivom.
10. U skladu sa navedenim, Sud je utvrdio da su u cijelosti ispunjene pretpostavke propisane članom 231., stav 6., ZKP BiH za prihvatanje zaključenog Sporazuma, te je donešena takva odluka, nakon čega je održan pretres za izricanje krivično pravne sankcije/sankcija.
11. Nakon izjašnjenja stranaka i braniteljke, te nakon ocjene svih dokaza pojedinačno i u međusobnoj vezi, Sud je optuženu oglasio krivom, kako je to navedeno u izreci ove presude.

VI. Krivičnopravna sankcija

12. U pogledu krivičnopravne sankcije – uslovne osude, Sud je optuženoj izrekao uslovnu osudu, kao u izreci ove presude, cijeneći da je ista srazmjerna težini počinjenih krivičnih djela i stepenu krivične odgovornosti optužene, a sve cijeneći da će se na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.
13. Sud nalazi da je u konkretnom slučaju izrečena krivičnopravna sankcija uslovna osuda srazmjerna težini učinjenog djela, ličnosti optužene, njezinoj životnoj dobi i porodičnom statusu, a posebno vodeći računa da se radi o neosuđivanoj osobi, što je vidljivo iz izvoda iz kaznene evidencije Policijske uprave Mostar, broj ...od 7. novembra 2014. godine iz kojeg proizlazi da ista nije evidentirana u kaznenoj evidenciji, te da u konkretnom slučaju nije neophodno izreći kaznu zatvora nego se i uslovnom osudom može ostvariti svrha krivičnopravne sankcije kako je to i predviđeno odredbama člana 58. KZ BiH.
14. Sud je, pri tome, kao olakšavajuće okolnosti na strani optužene, cijenio činjenicu da se radi o osobi relativno mlađe dobi, da je optužena porodična osoba, udata, majka jednog malodobnog djeteta, izraženu saradnju sa Tužilaštvom, kajanje i priznanje izvršenja krivičnog djela, raniju neosuđivanost, te izraženu

spremnost optužene da ubuduće neće vršiti krivična djela. Otežavajućih okolnosti na strani optužene Sud nije našao.

VII. odluka o oduzimanju predmeta i troškovima krivičnog postupka

15. Na osnovu člana 74. KZ BiH Sud je izrekao i mjeru sigurnosti i to odlučio da se od optužene trajno oduzmu predmeti korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela, odnosno mobilni telefon marke „Nokia“ 3110c sa SIM karticom „Eronet“ SN broj: ..., mobilni telefon marke „Samsung“ GT-15500 i mobilni telefon marke „Huawei“ G5520 sa SIM karticom „Hej“ SN broj: ..., a koji su oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj ...od 26. februara 2014. godine, sa čim se optužena saglasila potpisivanjem zaključenog sporazuma o priznanju krivice kao i na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje.
16. Ovakvu odluku Sud je donio cijeneći činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o stvarima koje su predmet izvršenja krivičnog djela, ali i zbog postojanja opasnosti da optuženi iste predmete ponovno upotrijebi u svrhu izvršenja krivičnog djela.
17. Na pretresu za izricanje sankcije odbrana je predložila da se optužena oslobodi od obaveza plaćanja troškova postupka (sudskog paušala) imajući u vidu da je optužena nezaposlena i da je majka jednog malodobnog djeteta. Na osnovu člana 188. stav 4. u vezi sa članom 185. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH, Sud je donio odluku da se optužena oslobađa od dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka (sudskog paušala) iz razloga što je nezaposlena, te da optuženu i njeno malodobno dijete izdržava suprug od povremenih poslova. S obzirom na navedeno Sud je ocijenio da bi nametanjem optuženoj obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka, izdržavanje kako nje lično tako i ostalih članova porodice bilo dovedeno u pitanje.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: *Žalba na izrečene krivičnopravne sankcije nije dozvoljena, dok se presuda iz drugih razloga može pobijati žalbom, sve u roku od 15 dana od dana prijema iste.*

ZAPISNIČAR
Pravni savjetnik – asistent

Muhamed Čučak

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sudija

Goran Radević